

ХАҒЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫНДЫ 15 КҮНҮҮТЭН ТАХСАВ

Улцуска бч күүнээрээ

Дъхалта планерката

Балабан ыйын 15 күнүтэр улуус баһылыгын нэдиэлэ-тээби планеркатыгар бу нэдиэлэҕэ ханнык үлэлэр ыытыл-лалара быһаарыннана. Планер-каҕа мустубут дыһалга апа-ратын отделин салайааччыла-ра, төрүттэ салайааччыллара аа-спыт нэдиэлэҕэ ыытыллыбы-үлэни информациялаатылар, кэлэр нэдиэлэҕэ ханнык үлэ-лэр ыытылалларын иһитиш-ирдэлэр.

Информациятаныг хэргээс, ол улс төр сүнийн үнэн түмүүхэн болт, бурдугу хо муруу ардагтартан мэхэйдэгэн тэд дэлхийт. Үүтү ыаһынна бэлэри ый ын 30 күнүгэр уосай түмүк таһаарыл ынга, атырдах ыйлар ызымэг үүтү бааһытай хаһааыстыбэлара төлбүр ылбыттар, бу күнүгэр чааһытайда ызын бааһаарылдыахтаах. Оскуулар 2 №-дөөх Чуратгы орто уонна Кылаа нах орто оскуулатыгтан уратылар, үл лэтигэр. Кисен баһыһа диспансериза цияда салгы үлэлэһиэхтөөх, күнүг 40-50 киһини көрөрө быһаһынар. И дьыала отделин үлэтигэр тэригэлэр дүһуурустубаа аанны тэхсийэттаре баһыһына.

Бу нэдэвлэлэ 19 чыһыллара Чурапчы улуусун хоту көһөрүллүүтүгэр аналлаах Кэриэстэйил күнэ ыһтыллыа. Бу сылын аайы ыһтыллар дьаһалта сана музей дьээ аһыллар күүтүмүр. 20 чыһыллара "Чурапчы сэлиэнньэтин күнэ" буолуоҕа. Бу күнү көрсө асфалтаанын үлэтин бүтэрэр сорук түрдэ.

Алтынны 12 күнүтөр ыгтылыктаах быйбарга депутатка кандидаттар тураннар регистраццаланылар. Узграфка быйылынан барар 18-ка дээр ИКМО-лар састаалара чуолгайаны ахтаах. Баларан ыйын 13 күнүтүн агитационнай үлз сагыланна. Олохтоох телевидениенин тахсыга уонна "Сангелок" хаһаанна баччактаннаах жеребеска ыгтылыктаах эрээри олох арийах кандидат кэлэи кыгылыны ыла. Агитациалтынны 10 күнүнэ түмүктөннэтэх. Төлөйгө баһылык быйбарлар С.И. Смирников бойотин кандидатурата устунарга сайабылыаннаа бээрди, оонун кандидат - Н.И.Аммосов уонна П.П.Хюотанов кириэриэхтэра.

^aCO₂ korpp

Кэрэ эйгэтигэр

ДЬОКУУСКАИГА – ЧУРАПЧЫ МААСТАРДАРЫН БЫЫСТАЛКАТА



Чурапчы улууһун уран тарбахтаахтарын, талба талааннаахтарын үлэлэрэ-хамнастара киэн" эйгэбэ биллэр. Биир дойдулаахтарбыт төрөөбүт улууспут историятын, олоҕун-дьаһаҕын, үгэһин туһунан кэпсир сиздэрэй оҥоһуктара балаҕан ыйын 9 күнүгэр Дьокуускайга республикатаабы Национальной художественной музейга "Өбүтэ сырдык сыдыаайа" диэн ааттаах быыстапкага туруорудуннулар. Быыстапка Чурапчы улууһун норуотун маастардарын түмсүүтэ тэриллибитэ 40 сыллаах үбүлүөйүтэр аналлаах дьаһаллары түмүктүүр чаас быһыытынан ыытылына.

Синдэрэй маастэри, уран онгоһунтары лэре, сыаналаны искусствоны сингэрэргөчүлөр, биир дойдулаахтарбыт муһунулар. Болгоптон Восток Игнавьев хамус араалһып, дахтар кыргычтарыны, ар кайы кууду көрүүтө таһаарда. Чуралчы уран ууһа Владимир Дармаев үрүн көмүстөн илин кэбейэр, бастыга онгоһунтарынан бу былыстакыга кыгыһына. Эми биир таһаннаах көмүсчүлүт Степан Дьячковскай мельхиортан илин, калын кэбейэри, ытардыны, бөгөдү өтөрбүтүн кэлбит дьон бийирин, сөр көрүстэр. Көмүс онгоһун-тарга Диксууссайга олохсубут биир дойдулаахыгыт, "Уран Саха" ювелирной фирма үлөһүтэ Иван Захаров эми дьонуннаах үлө-лөрүтүн кыгыһына. Бу биир дойдулаахтарбыт бары республикага норуотун маастарыгар ти-ийи үүмүтүт бэйэлэре чарчыкый суолнаах-ик-тээх уустарынан бөлөһүлөр.

Бир түстүл ичкеризини, сактарини ичкөтөр бөлөктөрө ышпа. Ол курдук, улусу норуотун мастара. Мугудай кайыштын Далбар Хотунна Анна Коржонна бууштаах сен, дыбака бергана, үгүдүс, сүктөр кыяк ичкериз курдук өңчүктөрү аралыт. Көзү бу сайын улусу ыңыар республикалары дуулапүр сүбө анат биришин хаһаайкатын буулбута. Дык норуот мастара Прасковья Васильевна саха дыктарын тананын толору көмөлөтүн туруора. Икс ичкөтөр алжык ичкөтөккөтө хаһыбар буулбүт "аксакаллар" үлктөр улахан бичиргектү тарта. Ол курдук, СР норуотун мастара, Дыктуукайтан бир дойдулаахпыт Ангела Гаврильевна Платонова саха дыктарын тас тананын үс көмөлөтүн дыон көрүтүтүр таһаарда. Көзү төрөкүт маһына



СР норуотун маастары Зинаида Попова чаппараахтаах, кыһымынаах, таһсаах ач кырагаларын кыһына. Бу саяс республика таһынаах маастар аатын ылыыт Мария Каргузова элбэ синадарой байаах ач синаах аралыт.

Кыл, сипал өгөнүшкестарга Хадаартан СР норуотун маастара Акулина Кривошалькина, кыин төрөтүтү кыына Намган Мария Режлясова, Одьулуунтан Ольга Седальнича, улуус маастардарын түйүсүтүн илгилэбиг-саралаабыг Валентина Пиватова үлүхкө ураты нарыннарынан, дини ис хоһоонунунан бөлөтөннүгү.

Мугудайтан СР норуотун маастара Ален-сандр Ожоннезьева үлэлэрэ Дьэсуусайт албох музейга тураллар. Бу да сырыкта кини туостан нарын-намчы ончуотарын дьон ула-ханнык сэнээрдэ. Оттон маэ ончуотарга "маһылылатар" уран уустут. СР норуотун маастара Күн Колесов дьикти сиздэрэй үлэлэрэ быйыстаккы көргөттүлүр. СР норуотун маастардара Павел Варламов, Мырыштан Петр Соловьев маастарсылбаларын туһунан тус-па кэпсээн тэнийин сөп. Ол курдук, уусук, ураты оһуордаах-дьарыалаах ончуотарын кинилэр дьонго-сэргэргэ билиибиттэрэ ыһаатта.

Улусуспуттар норуот талааннахтарын түмөсүүтүн тэрийбэт Федора Григорьевна Пудова төрөсүтү кыныа хуудоһунуук Сардаана Мухомо байыттан үлөлөрөгөн илттылаһы мҥан улаканыпк кыролотта Огтон Федора Григорьевна үлөлөриттэн бу бодисталкара туос шва-туона, малдах иһит туруорулдунгулар СР норуотун маастардара, РФ Хуудоһунууктарынын соһоһук чилэһнэрэ Роман Пивовитин воһна



Бтор Саввин мустан динг не хоһоонгоох
үлэлэрин таһыгар злбэх юһи тогдуруһа
мүһүннэ.

Чурагчы удууһугтан турбут быыстаппа-
ны көрө кэлбит дынтон Россия уонна Саха си-
ринин народнай худуоһунуһута, П.Ойуунускай
аатынан Государственный физико-математический
академиясы Мухомов, худуоһунуһук Алек-
сандра Бонкарева-Ивановская - Суурал-
дыма, Оксентулэс Аляксей аатынан Норуот
айымнааһын дынтон директору Яна Иван-
ова уода. үлэлэр үрдүк таһымнаахтарын бо-
лоргоһоттор, инновацияларын Чурагчыга
айар таллааннары айа, таһаара турарыгар
баардылар.

СР Национальный художественный музей-ын ватцттан биеэстэлкэ аһымлыбыстынан уонна Чурапчы улуутунар норуот маастардарын түмүүтү тархыыбыга 40 сылыннан Эвэрди суруктар К.К. Колосова, С.Д. Дьячковаһа, А.Ф. Окунечникова, А.И. Ноговадьнага, А.С. Кривошанина уонна "Ай" студия тута-талыынылар.

Былдастатма баланын ыңгай толору үлдөсүр, искусствонун таптыаччылары, норуот таалайыгар сүтүрүлсөргө өзүн куутар.

Оюсана ЖИРКОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 СЕНТЯБРЯ (www.rp5.ru).

	понед. 15 сентября		вторник 16 сентября				среда 17 сентября				четверг 18 сентября			пятница 19 сентября		суббота 20 сентября		вс. 21 с.
Местное время	17:00	23:00	05:00	11:00	17:00	23:00	05:00	11:00	17:00	23:00	05:00	11:00	23:00	11:00	23:00	11:00	23:00	11:00
Облачность																		
% Осадки																		
мм Давление	742	744	744	745	743	743	741	740	738	738	737	737	737	738	738	739	741	743
мм рт.ст. Температура	+7	+2	-3	-1	+7	+2	-1	+1	+7	+4	+1	+2	+4	+1	+1	+1	+4	+1
°C Влажность	53	85	97	100	52	87	95	87	62	83	91	88	74	78	89	77	-	-
% Ветер	C-3	C	C-B	C-B	C-B	C	C	C	C-B	C	C-3	C-3	B-3	C-3	C-3	3	3	3
м/с Солнце	4	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3
восход/закат	07:36	20:34		07:38	20:30			07:41	20:27		07:43	20:24		07:46	20:21	07:49	20:17	07:56
Полнолуние	20:02	07:09		19:58	08:47			19:57	10:29		19:55	12:17		19:55	14:11	19:58	16:11	-
фаза луны																		

Тыя сирин үлэнит дьоно

САЛАЙААЧЧЫБЫТН ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Бу күнээрэгэ бийиги удугуе дьаһалтатын статистикаға отделын сайлааччыта Василий Трофимович Пермяков 60 сааһын туолла уонна киниэхэ Москвадан Российскай Федерация Государственной статистикаға Федеральная судууспатыгтан өр сыдыах таһаарыллаах улэтин иһин "Статистика туйгуна" бэлиээн наһараадаламмытын туһунан үөрүүлэх иһитиннэрин кэлэ.

агэр төрөөбүтэ. Орто оскуоланы бүтэрэн
армияга сулууспалаабыта. Үрдүк үөрөҕү
бүтэрэн математика учууталаан идэтин
ылбыта. 1976-1978 сылдаргаахха Сылган,
Бахсы оскуолаларыгар идэтинин үлэһээ-
бүтэ.

1978 снл атырдык ыштыттан оройуоннаагы статистика инспекциятыгар на чалынгы солбуйааччы дуоһунаһыгар анааһыта. Онтон ыла 30 снл устата биһирсирт, норуотка биллэринэн "райстат" дээн тэрилтэргэ халбаһнаабакка үлэлээтэ. Василий Трофимович үлэһэ кинсиритер пачалыкытынан Варвара Прокопьевна Печмякова үлэлээтэ Кини үлэһэ ураты ирдэбиллээх, принципальнай сарайлааччы.

чы этг. Олорун 45 сыйын төрөөбүт удууһун статистикатыгар анаабыта, ол иһистэн 38 сый салайааччынан үлэлээбитэ. Улуттар бары өтүгүн олус бөрөөһүккэ, үлэттэн ие сүрөөттөн собулуур, чиг биһиллэххэ спектрлэстэ буолан туран колледжларын сыһыппаранан хайдах үлэлтиргэ, сыһыппараны ырытарга тус холобурунан элбэххэ үөрөһүтэ. Көнн: үлэт уһуйбут колледжлара Василий Трофимовтөн 30 сый, Алена Егорова Попова 37 сый бу отдела үлэлэттилэр.

Василий Трофимович, Анна Егоровна
олус сэмэй, үтүс сангата-ингэтэ суох, ол
гынан баран тустаах үлэлэрингэр, ылбыч-
ча юфти таһынан-тулуйан ыһаһабыт су-

ыппар, мууратылар, тэгтгэхтэрин бул-
бат уртыг элэлтгэнгэтэх, бориолиах
үлэлтгээр. Сынлппар шлал-жнннн чу-
олхайдаан эрн барн түмүктүүр дуулуур-
лаах түүхүрдэх дьон.

Түгэлсэн туһанан ыгыгтыр сай-
аачтыбын, үлэ-ветеранын Василий
Трофимовичын үбүлүнүнэн уюула
лаах үлэҥ сыналараан, илэринин чулуу-
лар кэҥэлэргэр кыһыҥар маараадааны
ылыыкынан биһигэ үлэлэир коллегала-
рын ааттарыттан ик сүрэхпиттэн ээр-
дэллэбит! Баҕарабыт оҥо да өр сыллара
эҥин-чөбүк доруубузын, үрдүк эппи-
эттэнэстээх үлэҥер санааттан-сана си-
ттиһилэри, дьыл кэргэннэр дьолу-соргу-
ну. Тапталлаах кэрэниг Любовь Алексее-
вна, көмүс чылычаахтарын Тая, Аня,
Аида, Трофим, күтүгэ тэҥнээх кырачаан
сиэннэрин сылаас-истиге сыһыаннары-
гар бөҕөнөг үнүн үлэлэиргэр алыгыла-
тын аныабыт.

Улуус даяагытатын
статистикага отдела.



Василий Трофимович 1948 сыллааҕа баларан айыл 1 күнүгэр Мугудай өрүтүгэр

Обо сынъалана



ВОЛОНТЕРДАР САЙЫННЫ ҮЛЭЛЭРЭ

Бийдэл сайн Чурагч сэлэннэгчээр икки сезонунан волонтердэр эгээрэтгэрэ үлдэлэгэ. Кинилэр үлдэлэрин саяала-соруга сэрин ветеранларын скверин көгөрдүү, көхөрүллүүгэ аналдаах аллеинь көрүү-харайына уонна Көхөрүллүү мемориальн көгөрдүү буолбута.

Сүрүн ветераннарын скверэ 2000 сыллаахха Чурапчы сэлэтинньатын саамай кэлингэр уруксуга кытах буолан уунан туолан турар сири буюрунан кутан тэлэрин, тула күүрүлээн анал байылыатынан оҥоһуллубута. Ити сыт ветераннар бй харыйаны олорбуттара. Сорох харыйалар сипыктэрэ улаханчык эмсэлээн кэлбит буоланнар үүмүстэхтэрэ. Ити сайын Чурапчы орто оскуолатык сибэни көрөөчүлөрө итин ордук кээнэ кэниктэрэ көрбүттэрэ-испэрэ. Кэлингыл айыы кыра-кыраһан өбүгэ мааһа, барыта 145 араас мас үүрүлүтэ. Күмбэ оҥорон сибэни үүннэрэр буолбуттут. Итинэ көйбүрдүү алдыагыгар 2002 сыллаах күһүгүтэҥнэри, тилгити олордубуттары 2003 сылыа көрдүтэ ылбыһыт.

2003 сэлэнгэ оролцуу хамнастаан зохионсеркай
этэрэгтэй тэрийжээнт. Ити үлэлэргэ збиш 2004 сэлэнгэ
Көһөрүлүтүү мемориальнар 41 хулхуоска аням-
тэй 41 сэлэнгэ оролдор "түнэһилэргэ", сибээс
олордог.

Бийлэл, 2008 сэлгэ эмээгээс орсонхуан болон-
тердэр үлэмжтүүр. Сэзон айлы 15-түүр сыртыг-
11 өр Чуралгы орто огуулаатыгтан, үс өр улуу-
таады гимназийгтан, бигр өр интернат-огуулааттан
2007 сыт халхан уута үлэмжир сирбитин-ашеены,
сэвэрү алын мастарбыг улаханэмж эмсэрэлзэбигта-
да. Бийлгэ өнөрөөрү хүрүбүтүн устаннар, сүгүлэр
көрхөөр мастарбытын алдыапылгта. 10 харый
орсонхуан тэстэй, үүнэхтэринэй даданы мөлтөх
мөстүдүлэх буюлар турултамсылгта, 20-төн тахса
ирус талааг эмсэрэлзөн баран санга үүнүн эрэлдэр.

Өлбүт мастар ошчуларытар 88 сана маһы ахырду-
улупут. Мемориалла 80 маһы ахырдуубут. Билингвист
тэҥнэ курдуктар. Хатыналар, буузналар, черемуха-
лар халан уугуттан өлүлэр. Сибурбут сотору со-
тору сууллар, алланыбыт ааһан аһан кэбиһиллэр. Во-
ентердэр ууну барыллы ийинэн таһиолар, ыраах
удан ордук мемориал сибисиилэрэгэр ууну таһыы
көйдөөк буола.

Ордулор бэржэ үлэлзетилэр. Ордук үчүгэйдик бургуулаага Новгородова, Туубаара Иванова, Наталья Борисова, Мотя Алексеева, Наташа Алексеева, Кристина Кривоштанова, Эртем Александров, Кеша



Яковлев үлэлзэглээр. Күннэ ортойгоор 1500-2000 литр ууны ичингээ татан сэн-салайда үүсхийн үүнээрдбэл. Бэйлн одус кураан буудан удаханныг эрэлднэ сырлыгбыл.

Орхонгоор үгүйсгэртэйхэнх культурнай-маассабай даяагларь мэтгэлмэлээр, лаарыр үлэтэ сэргэхсийдэ. Лаарыр аһылшыгтын, сабылшыгтын былаануваан үрдүк таймшаахтыг бэлтгэбэт. Хас сезон айгы мемориал, сквер төр гутуллубутун, онно үлэшир тоно элэлтэиэстэзэйн туһууан босхидалар мэтгэлмэллар. Итгэни сыйланувах киригэлэри библиотекатан ударсан агабэт.

Чурагчы удууһун дыһагыттын ычмакка отдела бийлигиз аэроэлектрон 4 бастыг улазых волостеры республикатаары сменга ылыгытга. Олоо Наургуяана Новгородова (11-с кылаас), Туһаар Иванова (11-с кылаас), Чурагчы орло оскулатыгтан, Наташа Борисова (7-с кылаас) Чурагчы 2 №-дээх оскулатыгтан, Мотин Алексеева (5-с кылаас) улуустары пимазьягтан кыттылаах ылыгыттар. Наташа Борисованы "Орленок" диян Бүтүл Россиягаар оор миннэр 2009 сыла сынына барарыгар бокхо тутевканын бириэмийэлээтилэр. Быйылгы улазыхыгтартан угуустар аны сайын эмиз улазыхрга багаларын билдэридилэр.

Олохтоох даяалта, бары тэрилталар төрөөбүт Чураччылыгыны күчөтүү, элбэх өмүрдөөх бичиктэрлер туһааннаах үлэни ыыттылар. Олордууллубут мастары харыстылар.

М.С. СЛЕПОВА
волонтер-озекишитель, таарыр
саламатчыгы, РФ нуруутун чоракрингун
гулгуна, учууталар учууталары

Халартысжылған: өлөмөтөрдөр республика-
таады слекка.

Специалист трибунала

ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез – бу дышкэй уонна дыз кыылларын сыстыганнаах ыарыылары. Ордук чаастатык ынах сүөһү, сибииниэ, куурусса уонна киһи ыалдьар. Маны таһынан козалар, ыттар, куестар, хаастар, биһрдэ ээбит сылгы ыалдьыахтарын сөп.

Барьшны таргутаа чысыларынан ыалдыбыт сүһүлөр уотна кыллар буолаллар. Туберкулез микобактерията кинилэр саахтарыттан, сымархиттан, үүтэриттан тас айтар бэрэһиллаллар. Бһах сүөһү, ордуң кысылык ылдарытар туберкулез-барыһа ыллар. Нырыһайдар, сибивинньасэр, күүрдөр ыалдыбыт сүөһү үүтүтөн, уопсай аһатар иһигин сымаллар.

Блэры тэрдэнар тэрүтүтүрүгүн буулдулар: ахык сүөһү би-
иргэ туруута, хаачыстыбата суох аһылык, тымыны, сийигээх,
хараҥа, куһаҥан салгыһыаах хотоннор, сүөһүгү чечиннэттэ бу-
дуу, туберкулез микобактериаларынан куртуйбут объекттар,
хаһайыстыбы таһыстан санга кэлбит кэмгэ сүөһүлэргэ каран-
тин быһаарылатын кэлиэ.

Туберкулез ордуу кутталынан, уйун ичмэгэ сүөһү тас көрүстөр туох да улартыыны суура буолар. Ыарым тас бөлүмлөрө туберкулез микобактерияга сүөһү не органнын сүтүбүтүн сизэ дээнкэтик көстөр буолар. Сүөһү прититин айналына уонна не органнын былчархайлара рхэмеллара улаатар, баттаа-тахха ыарыһайар.

Бишрдишэвэ янааха тыга сэлхивэр, сүбү үүнүпүк, курба-
нарын сэтгэллөр, ордук күн бастагы агарыгар. Янах сивинь сү-
гулуннарла сивинь былчархайлары улааталлар, температура-
та үрдүүр, багтаахаа нарытгыяр, искинээр тахсаллар. Оһогс
сэлхивэр сүбү үүнүпүк өсөөр, искинээр тахсаллар, агарыгар

Болонгийн нэгдэл саамай тэнгэрийг ушина тугуулар даяа юу-
снган "Внутрискожной туберкулиновой пробы" (тарин ийнхэр
бидний) буулар

Чурагчиг улуунутар туберкулез ыарыы 1985 сыллаахха Урэх-Кураар, Эристик Эристин аатынан соххо Хайахсыт-таары, Хадаардаары, Хогторотооду отделениеларыгар тура сыл-дыбыта. Ыларын турбут отделениеларыгар ынах суоһуну санна-тарнай убоһа ыттан, холоннору доттаан туран бу ыарыыттан 1987 сыллаахха босхоломунут.

Ааспыт 2007 сылтан ынах сүөһүгэ сылта иннаҕо быһыны онорору түмүтэр Чурапчы ветеринарнай управлениетын сысты-
аһнаах ыарыһы кытта охсуур этэригэ, 38571 төбө ынах
сүөһүгэ аллергической дианосноһа онордо. Бастагы коруу
түмүтүк, 39 төбө ынах сүөһү положителнай реакцияны биэр-
дэтэ. Иккис этэн проба онорору түмүтэр 4 ынах сүөһү положи-
телнай реакция биэрэннэр күһүн санитарнай убойга
өлөрүллүбүттэрэ ол эбэтэр маһыак реакцияны биэрбиг
сүөһүлөр туберкулез ыарыһыга иммуннэттарга кыра буолар.

2008-сыла саяскы борзбюргэ түмүгүнөн, туберкулезка 24075, паратуберкулезка 23005 тобору быһылган оҕоһундубуттан бастагы борзбюргэ түмүгүнөн туберкулезка 76, паратуберкулезка 17 төбө полжонительнай реакцияны биэрди. Иккиликтэринэн араарар буоллахха Болтоовор - 5, Хатылыга - 1, Одьухуунна - 4, Хотторго - 14, Хадаарга - 2, Хайхаска - 4, Чакырга - 16, Улуйго - 2, Аларга - 17, Сыланна - 6, Кытаанахка - 4, Чурапчыга - 2, Тувуксир - 1, Соловьев - 9, Мындааныгыта - 5, Онгонноостан борзбюргэлээһин түмүгүнөн туберкулезка 30, паратуберкулезка 9 төбө. Бастагы быһыл кэнниттэн сүүһүгэ дифференциальной диагностика алатыйдар (нэ атын барымылартан арааһын). Дифференциальной диагностикаҥа полжонительнай реакция биэрбит сүүһү илэ, саады (сүүн өһөрүһүттэн сыбаһан саах), баллар, ынах үүт лабораторияй анализка кирэриктэхтэр. Бу анализтар түмүктэринэн полжонительнай ол үүт маститтаах, саады уоннах буолларына туберкулезка индикатор быһылы сүүһү эмизилибитин көрдө оһорулар. Оһон сүүһүлээх дьохтор анализ алатыйдар уонна түмүк тахсылтылар ветеринарий специалистары кытта тэҥнэ улэтирпит бэйэрт историккит буолар.

Ветеринарный управленческий институт

Наследный Совет депутатов МО "Телейский наслег" Чурагчинского улуса (района) РС(Я)

Решение

№ 28 6 сессия от 21 мая 2008 г.
Об утверждении Положения "О налоговой политике по местным налогам МО "Телейский наслег" МР "Чурагчинский улус"

Совет депутатов МО "Телейский наслег" решает:
1. Утвердить Положение "О налоговой политике по местным налогам МО "Телейский наслег".
2. Опубликовать Решение и настоящее Положение в улусной газете "Сага олох".
3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2009 г.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

В.И. НЕСТЕРОВ
председатель Совета депутатов

Положение "О налоговой политике по местным налогам МО "Телейский наслег"

Настоящее Положение устанавливает следующие элементы налогообложения по местным налогам: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов на территории МО "Телейский наслег".

1. Иные элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщиков определяются Налоговым Кодексом РФ.
На территории МО "Телейский наслег" в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации действуют местные налоги:

1.1. земельный налог;
1.2. налог на имущество физических лиц.
2. При предоставлении льгот по уплате местных налогов, связанных с изменениями в федеральном и республиканском законодательстве, сумма выпадающих доходов местного бюджета возмещается из бюджетов соответствующего уровня.

3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Налоговый кодекс РФ, иные акты законодательства о налогах и сборах, соответствующие изменения и (или) дополнения вносятся в настоящее Положение.

1. Земельный налог

Статья 1. Налоговые ставки

1.1. Налоговые ставки устанавливаются в размере от кадастровой стоимости земельных участков:

1.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, принадлежащей на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- Код бюджетной классификации: 182 1 06 06013 10 0000 110 - Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений.

1.1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

- Код бюджетной классификации: 182 1 06 06023 10 0000 110 - Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений.

Статья 2. Налоговые льготы

1. Освобождаются от уплаты налога категории лиц, указанные в статье 385 Главы 31 "Земельный налог" НК РФ.

2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей для категорий налогоплательщиков, указанных в п.5 ст.391 главы 31 "Земельный налог" НК РФ.

Дополнительно в размере _____ % освобождаются от налогообложения (по решению представительного органа муниципального образования (поселения)).

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога

1. Налогоплательщики-организации вносят сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, вносят сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу) подлежит уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, нечислится налоговыми органами.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы до 1 февраля года, истечения налогового периода. В случае возникновения у налогоплательщиков и в течение налогового периода права на налоговую льготу, документы, подтверждающие такое право, предоставляются в течение календарного года.

2. Налог зачисляется по реквизитам получателя:

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

УФК по Республике Саха (Якутия) (Минеральная ИФНС России)

№ 4 по Республике Саха (Якутия) р/с 4010161010000010002 ИНН 1415007936 КПП 141501001 ОКАТО 98258842000 МО "Телейский наслег" БИК 049805001 ГРКЦ Нац. Банка Республики Саха (Якутия) БАНК РОССИИ г. Якутск Код бюджетной классификации

3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога:

3.1. Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления по итогам налогового периода, уплачивают до 20 февраля года, следующего за истечением налогового периода.

3.2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают сумму авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, как одну четвертую часть от суммы налоговой базы, рассчитанной по налоговой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Уплата налога производится по истечении налогового периода не позднее 20 февраля года, следующего за истечением налогового периода.

4. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.

5. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истечением налогового периода.

2. Налог на имущество физических лиц

Статья 1. Ставки налога

1. Ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным критериям устанавливаются в следующих пределах:

Стоимость имущества Ставка налога, %

До 300 тыс. рублей 0,1

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,3

Свыше 500 тыс. рублей 0,5

Статья 2. Льготы по налогу

Установить, что от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории граждан по перечню, предусмотренному статьей 4 Закона РФ от 09.12.1991 г. №2003-1 "О налогах на имущество физических лиц".

Порядок исчисления и сроки уплаты налога определены статьей 5 Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц".

Зачисление налога производится по реквизитам получателя:

УФК по РС (Я) (Минеральная ИФНС России № 4 по Республике Саха (Якутия) р/с 4010161010000010002 ИНН 1415007936 КПП 141501001 ОКАТО 98258842000 МО "Телейский наслег" БИК 049805001 ГРКЦ Нац. Банка Республики Саха (Якутия) БАНК РОССИИ г. Якутск Код бюджетной классификации

182 106 01030 10 0000 110 - налог на имущество физических лиц.

Приложение № 1

Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от 03.11.2004 года №423-III (по решению исполнительного собрания Совета депутатов муниципального образования "Телейский наслег").

1. Многодетные семьи, имеющие от 4-х и более детей школьного возраста;

2. Земледельческие хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, получающие статус базового хозяйства, - за земли сельскохозяйственного назначения;

3. Земельные участки, выделенные под производство геологоразведочных работ по плану государственного заказа;

4. Земли общего пользования;

5. Земли под объектами, непосредственно используемые в коммунальном хозяйстве;

6. Земли под объектами недвижимости (производственными зданиями, сооружениями, объектами вспомогательного назначения), выделенными под консервацию реликвий Правительства РС(Я) и наследного собрания Совета депутатов муниципального образования "Телейский наслег" в соответствии с пунктами "а", "г" части 2 статьи 4 Закона РС(Я) "О налоговой политике РС (Я)" от 10 июля 2003 года №48-397-111;

7. Земли, отведенные под линии электропередачи;

8. Земли, отведенные под магистральные газопроводы, нефтепроводы, водопроводы и водопроводы с отводами и коллекторы в их составе сооружениями, и подъездные технологические дороги к ним;

9. Земли под объектами недвижимости (производственными зданиями, сооружениями, объектами вспомогательного назначения) принадлежащими предприятиям независимых от формы собственности с момента выделения кредита;

10. Земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства за счет личного кредита, финансируемого из бюджета и на условиях ипотеки с сертификатом, в течение трех лет с момента выделения кредита;

11. Земли, отведенные бюджетным учреждениям, финансируемым из республиканского и местного бюджетов;

12. Не работающие пенсионеры освобождаются в размере 30 процентов.

Статья 305 Налоговые льготы

Освобождаются от налогообложения:

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения исполнения за эти организации и учреждения функций;

2) Организации - в отношении земельных участков, занятых по-

31 НК, освобождаются налогоплательщики, перечисленные в п. 5 налоговых льгот Положения №1.

4. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истечением налогового периода.

4.2. Налогоплательщики-организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истечением отчетным периодом.

4.3. Налогоплательщики-физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу равными долями не позднее 1 сентября и 1 ноября.

5. Установить следующий порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 31 НК РФ:

5.1. налогоплательщиками-физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, - в сроки, установленные для представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу;

5.2. налогоплательщиками-физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, - в срок до 1 октября года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обнародования).

В.И. НЕСТЕРОВ,
Глава МО "Телейский наслег",
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

В.И. НЕСТЕРОВ,
Председатель Совета депутатов.

сударственными автомобильными дорогами общегосударственного назначения.

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подавляющих типов, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционной бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также обитатели таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;

7) Научные организации Российской академии наук, Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств - в отношении земельных участков, находящихся под охраной и сооружением, используемых ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности;

8) Организации - резиденты особой экономической зоны сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности на земельный участок, предоставляемый резиденту особой экономической зоны.

(Пункт введен Федеральным законом от 22 июля 2005 г. №117-ФЗ, вступает в силу с 1 января 2006 г.)

Приложение №3

В соответствии с п.5 статьи 391 Главы 31 Земельный налог НК РФ (в редакции ФЗ от 29 ноября 2004 года №141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и некоторых других законодательных актов РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ, введенного далее НК РФ) налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика следующих категорий налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, являющиеся I и II группы инвалидности, установленной до 1 января 2004 года без внесения изменений в степень ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства;

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 г. №361-1), в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 1998 года №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 году на производственном объекте "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

Автор сурултар эмилер санас
редакция позициялор мадды оеп
түбөлөр буулатат. Сурултар
ыйытлор чакылар
кыдыматтарлар элпийнени
автор тус байыт сүзг.